WIKIPEDIA

Kongernes Jelling

Kongernes Jelling

Jelling i Danmark

2000

Kulturhistorisk museum

Hans Ole Matthiesen[1]


Vestergade
Thyrasvej
Vejlevej
Toftevej
Jernbanevej
Bredager

Kongernes Jelling

eohack/geohack.php?language=nn&pagename=Kongernes_Jelling&params=55.75687_N_9.41812_E_)

Kongernes Jelling er utstillingsbygninga for Jellingmonumenta og namnet på formidlingssenteret som ligg ved gravhaugane i Jelling. Det er ei avdeling av Nationalmuseet i København.

Museet viser korleis Jellingsteinane antakeleg såg ut opphavleg og presenterer ny kunnskap om vikingtida. Museet er teikna av Wohlert Arkitekter.[2]

Kjelder

1. Kongernes Jelling (http://natmus.dk/kongernes-jelling/praktisk-information/) frå Nationalmuseet (Vitja 9. august 2014)
2. Kongernes Jelling (http://www.wohlertarkitekter.dk/) frå Wohlert Arkitekter

- *Denne artikkelen bygger på «Kongernes Jelling» frå Wikipedia på bokmål, den 9. august 2014 revisjon 12972114 (https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Kongernes_Jelling&oldid=12972114)*

Bakgrunnsstoff

- Offisiell nettstad (http://natmus.dk/museerne/kongernes-jelling/)

Commons har multimedia som gjeld: **Kongernes Jelling**

Autoritetsdata	VIAF (https://viaf.org/viaf/3464149198292674940009)

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Kongernes_Jelling&oldid=3004546»

Denne sida vart sist endra den 5. desember 2017 kl. 21:40.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.